


Mokibelo Wa Go Fisa Tshiritshiri / Ngenye Imva Kwemini Eshushu Yangomqibelo



✎ Nombulelo Thabane

🔒 Wiehan de Jager

📖 Maphokane Mapule Mohlamme

🗣️ Sepedi / Xhosa

📊 Level 3



Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica

Mokibelo Wa Go Fisa Tshiritshiri /

Ngenye Imva Kwemini Eshushu


Yangomqibelo

Written by: Nombulelo Thabane

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Maphokane Mapule Mohlamme
(nso), Ntombizodwa Gxowa-Dlayedwa (xh)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.




This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>






E be e le ka kgwedi ya Manthole, e le Mokibelo e bile letšatši le fiša ka kudu. “Bontle, Mpho le Lerato, sepelang le ye go raloka!” gwa realo Mma go rena. “Ga ke le nyake kgaufsi le nna.”

...

Yaiyeyona mvakwemini eshushu kakhulu ngoMgqibelo kuDisemba.



Re boetše gae re apere marokgokwana a ka fase fela, re thothomela. Re be re sa thothomedišwe ke go kwa phefonyana fela. “Ke. Ke ke dikgomo,” re bolela ka sello. “Dikgomo di jele diaparo tša rena.” O gopola go re Mma o ile a re kgolwa? Ka pelanyana maragonyana a rena a be a le boruthu. Eupša borutho bjo e be e se bja letšatši.

...

“Yiblawuzi yakho!” Saza sajonga kwenye imazi yenkomo. Ihlafuna into eblowu. “Sisiketi sam!” watsho uBontle.

Ra lebelela kgomo ye nngwe gape. Yona e be sohla selo se botala bja legodimo. "Ke malethekana wa kai" gwa goelela Bontle.




...


Kwakukho !!mazi zeenkomo kufutshane nomlambo, zonwabele ingca enambithekayo. Ubontle wajonga phezu!u, "Jonga kulaa mazi yenkomo! Yintoni esemlionyeni yayo?" "Itya intyantyambo ebomvu," wakhwaza uMpho.

Re ile ra tšwa ka ngwakong re kitima. "A re yeng nokeng," gwa realo Lerato. "Kua nokeng go tloga go fodile." "Eupša Mma o il a re botša gore re se ka ra rutha ka nokeng," gwa realo Bontle. "Re ka se ka ra rutha," gwa araba Lerato. "Re tia raloka mo morithing kgautsi le meetse." Eupša go raloka dibeke go a lapiša, le ge o ka ralokela ka fase ga mehlaare kgautsi le noka.

...

Wonke umntu wayequmbile. "Bontle noMpho nolerato phumani phandle niyokudlala!" Umama watsho kuthi. "Andinifuni endleleni yam;" Sabaleka saphuma endlwini.





La mathomo re ile ra ntšha dieta tša rena. Eupša re be re sa hwa ke phišo. Gomme ra apola dihemphe le dikhete tša rena. Le ge go le bjalo re e swa ke phišo.

...


“Masiyeni emlanjeni,” watsho uLerato. “Kupholile phaya.”
“Kodwa utata wasixelela ukuba singaqubhi emlanjeni,”
watsho uBontle. “Asiz’ukuqubha,” waphendula uLerato.
“Siza kudlala nje emthunzini ecaleni kwamanzi.”



Go be go na le dikgomo kgaufsi le noka, di iphsina ka bjang bjo monate. Bontle o ile a lebelela godimo.
“Lebelela kgomo yela! Ke eng seo se le go ka gare ga molomo wa yona?” “E ja letšoba le le khibidu,” gwa realo Lerato. “Ga se letšoba le le khibidu,” gwa goelela Mpho.
“Ke hempe ya gago.”

...


Sakhangela phantsi kwemithi. Sakhangela emahlahlani.
Sakhangela kwindawo yonke.



Re ile ra di lebelela ka fase ga mehlaare. Ra lebelela ka sethokgweng. Re di nyakile gohle.

...

Ilanga laqalisa ukuya ezantsi, saziva sigodola. Zaziphi!! Impahla zethu?



Re ile ra tsenya maoto a rena ka meetse ng go re a fole. Ra thoma go gasana ka meetse. Ka pelanyana re be setse re thapile go thapa ka meetse.

...

Kodwa ukudlala 'ulibeke' ngumsebenzi obilisayo, nokuba uphantsi kwemithi ecaleni komlambo. Okokuqala sakhulula izihlangu zethu. Kodwa sasiseshushu. Saza sakhulula iziket! neblawuzi. Kodwa sasiseshushu.



“E tlang! A re rutheng,” gwa realo Mpho. “Mma a ka se tsebe.” Re ile ra rutha ra lebala le go lebelela nako.

...

Safaka iinyawo zethu emlanjeni ukuzipholisa. Saza satshizana, ngokukhawuleza saba manzi tixi ngamanzi.



Letšatši le be le šetše le thoma go sobelela, e bile re thoma go kwa le go tonyanyana. Diaparo tša rena di kae?

...

“O-o! Yizani! Masiqubheni,” watsho uMpho. “Utata akasoze ayazi.” Saqubha, saqubha, salibala ngexesha.